



Naka na Nala vha guda nga ha maḡi


Eric Khorombi
Simon Mokoena





Naka na Nala vha khou ita tshuñwahaya. Vha khou guda nga maḓi.

“Maḓi ha na muvhala na muḓifho, fhedzi ndi tshishumiswa tsha ndeme!” ndi Nala o mangala.



Naka a tenda, “Zwoṭhe zwi tshilaho zwi ṭoḡa maḡi. Vhathu vha shumisa maḡi u nwa, u bika, u kunakisa na u sheledza.”

“Na u ita zwithu dzifemeni,” Nala a engedza.



“Tshipiḽa tshihulwane tsha muvhili tsho
vhumbiwa nga maḽi! Maḽi ha fhedzi ḽora
fhedzi. Mivhili yashu i ṽoḽa maḽi uri i shume,” ndi
Naka a tshi ralo.



Nala uri, “Vhunzhi ha lifhasi ho fukedzwa nga maḡi a re milamboni, maishani, na maḡanzheni.”

Naka a tenda, “Maḡi a fhira tshivhalo tsha tshararu tsha puḷanete yashu.”



“Fhedzi vhunzhi ha maḁi a kha ḽifhasi ndi maḁi a muḁo. Hu na maḁi maḁukuḁuku fhedzi avhuḁi, ane vhathu vha a ṭoḁa,” ndi Naka a tshi amba.



“Maḑi a lwanzhe a na muḑo, nahone zwi a konḑa na u ḑura u bvisa muḑo kha maḑi. Fhedzi vhathu vha nga si nwe maḑi a muḑo, vha nwa maḑi avhuḑi fhedzi!” ndi Naka o mangala.



Nala u ri, "Ee, ndi ngazwo ri tshi tea u tlogomela zwisima zwa maḡi ashu avhuḡi a kha līfhasi. Ri songo tshikafhadza milambo na maisha nga mashika."



Naka u ri, “Kha ri gude nga mutevheṭhaḁu wa maḁi.”

“Maḁi a ya muyani a tshi bva kha ḁifhasi, a dovha a vhujelela kha ḁifhasi,” Nala a ṭalutshedza.



Nala u bvela phanda, "Mashotha matuku a ya ntha lutomboni, a vhumba makole. Maḽi a re kha makole a wela kha lifhasi sa mvula, tshifhango, kana mahaḽa."



Naka u ri, “Ndi na ɗora, ndi khou ɗoɗa maɗi!”.

Nala a fhindula, “Ee, vhuluvhi haɗu vhu ɗoɗa maɗi uri vhu humbule na u guda! Maɗi ndi vhutshilo, a farenɪ zwavhuɗi.”

—Mbudziso

1. Ndi vhoneyi vhane vha toda maḁi avhuḁi? Ndi ngani?
2. Nwalani zwithu zwiṭanu zwine zwa nga shumiselwa maḁi avhuḁi.
3. Naa kha lifhasi ho ḁalesa maḁi avhuḁi kana a muṇo? Ṭalutshedzani.
4. Olani mutevheṭhaḁu wa maḁi. Shumisani maipfi a re kha tshiṭori u ṭalutshedza zwine zwa itea.
5. U shanduka ha kilima ndi mini?
6. Ṭalusani ṇḁila tharu dzine u shanduka ha kilima zwa kwama ngayo maḁi a re kha lifhasi.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Naka na Nala vha guda nga ha maḓi

Author/s: Eric Khorombi

Illustrator/s: Simon Mokoena

Assurer/s: Tshedza Tlhako, Doris Manyamalala

Language: Tshivenda



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

